

**Table 4.1
Sampling Rationale for December 2003**

Well ID	Sampling										Frequency:		
	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03			
DOM-2	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually	Yes	To be sampled in December 2003
FO-8	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually		
FO-17	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually		
FO-22	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually		
FO-J1										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
FO-J1, EP	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	NS	suggest removing from list		
HS-2	NS									Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
HS-3	NS		NS		NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually		
I10-2										Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04		
I10-4	NS									NS	As needed, once annually		
I10-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually		
I10-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually		
I10-7-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed		
JW-6		NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually		
JW-7					NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
JW-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
JW-9										Yes	Qtrly		
JW-9-A2*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed		
JW-12		NS	As needed, once annually										
JW-13		NS	As needed, once annually										
JW-14										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
JW-14-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed		
JW-26	NS	NS		NS						Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
JW-27	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually		
JW-28				NS	NS	NS	NS	NS		Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
JW-29	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 04		
JW-30	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
LS-1										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
LS-2										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
LS-2/LS-3-A1	NS	NS	NS	NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)		
LS-3										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
LS-2/LS-3-A2	NS	NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)		
LS-4										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
LS-5										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
LS-6										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
LS-6-A2				NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)		
LS-7										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
LS-7-A2				NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)		
LS-7-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed		
OFR-1	NS									Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
OFR-2	NS	NS								Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
OFR-3										Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 04		
OFR-3-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)		
OFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually		
RFR-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually		
RFR-6		NS	As needed, once annually										
RFR-7		NS	As needed, once annually										
RFR-8		NS	As needed, once annually										
RFR-9			NS		NS	NS	NS			NS	As needed, once annually		
RFR-10										Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 04		
RFR-10-A2				NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)		
RFR-10-B2				NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)		
RFR-11										Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 04		
RFR-11-A2				NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)		
RFR-12										Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 04		
Total samples to collect September 2003:										30			
Total Pre GAC										30			
Total Post GAC										0			
First Time Samples										0			
Total number of samples:										30			

Yes To be sampled in December 2003

VOCs detected are greater than 90% of the MCL (>4.5 ppb for PCE and TCE). Bottled water will be supplied and steps taken to install a GAC system. The well will be sampled quarterly following GAC installation.

VOCs detected are greater than 80% of the MCL (>4.0 ppb for PCE and TCE). The well will be placed on a monthly sampling schedule.

VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

No VOCs detected. Sample on an as needed basis.

NS Not sampled for that event.

This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.
A1 - after GAC canister #1
A2 - after GAC canister #2

FT First event for sampling by CSSA.

*JW-9-A2 is sampled after treatment by the filtration system installed by the well owner. This system is not a CSSA-installed GAC.